

## 2022 MW Long Course Cuts

### Girls

	<u>10 &amp; U</u>	<u>10-U Sec</u>	<u>11 - 12</u>	<u>11-12 Sec</u>	<u>13 - 14</u>	<u>13-14 Sec</u>	<u>15 &amp; O</u>	<u>15-O Sec</u>
50 Free	00:38.49=	00:39.62	00:32.89=	00:32.89	00:30.69=	00:32.31	00:29.79=	00:30.31
100 Free	01:27.59=	01:28.59	01:12.89=	01:15.20	01:07.59=	01:08.85	01:04.79=	01:05.94
200 Free	03:14.39=	03:22.32	02:43.19=	01:44.19	02:28.39=	02:29.38	02:22.99=	02:25.01
400 Free			05:49.69=	No B	05:19.79=	No B	05:11.49=	05:12.49
800 Free			12:09.89=	No B	11:01.49=	No B	10:49.89=	No B
1500 Free			23:00.19=	No B	21:05.69=	No B	20:50.99=	No B
50 Back	00:47.39=	00:48.39	00:39.69=	00:40.80	NTS		NTS	
100 Back	01:42.79=	01:47.92	01:25.79=	01:26.97	01:19.19=	01:20.19	01:16.09=	01:17.09
200 Back			03:09.49=	03:10.49	02:52.09=	02:53.09	02:46.89=	02:49.06
50 Breast	00:53.29=	00:54.35	00:45.29=	00:46.52	NTS		NTS	
100 Breast	01:57.79=	02:00.24	01:39.29=	01:41.60	01:31.59=	01:32.59	01:28.99=	01:29.99
200 Breast			03:35.69=	03:36.69	03:18.59=	03:19.59	03:15.99=	03:16.99
50 Fly	00:47.09=	00:48.19	00:37.59=	00:38.56	NTS		NTS	
100 Fly	01:52.99=	02:00.49	01:28.39=	01:29.39	01:18.39=	01:19.39	01:14.09=	01:15.91
200 Fly			03:10.19=	03:14.00	02:59.19=	03:00.72	02:53.99=	03:18.57
200 IM	03:41.69=	03:42.69	03:03.99=	03:03.99	02:49.09=	02:50.09	02:43.09=	02:44.09
400 IM			06:48.29=	No B	06:17.39=	No B	06:03.99=	06:06.23

### Boys

	<u>10 &amp; U</u>	<u>10-&amp; Sec</u>	<u>11 - 12</u>	<u>11-12 Sec</u>	<u>13 - 14</u>	<u>13-14 Sec</u>	<u>15 &amp; O</u>	<u>15-O Sec</u>
50 Free	00:39.49=	00:40.49	00:33.49=	00:34.49	00:29.49=	00:29.76	00:26.99=	00:27.88
100 Free	01:30.19=	01:31.75	01:15.29=	01:16.29	01:05.39=	01:06.39	00:59.09=	01:01.07
200 Free	03:12.09=	03:31.32	02:44.89=	02:48.56	02:25.79=	02:26.79	02:13.09=	2:16.10
400 Free			05:48.69=	No B	05:13.99=	No B	04:53.99=	04:54.99
800 Free			11:49.99=	No B	10:38.49=	No B	10:13.09=	No B
1500 Free			22:36.39=	No B	20:16.59=	No B	19:26.79=	No B
50 Back	00:49.19=	00:50.19	00:40.39=	00:41.89	NTS		NTS	
100 Back	01:43.09=	01:50.92	01:27.99=	01:30.09	01:17.79=	01:18.79	01:10.09=	01:11.29
200 Back			03:04.19=	03:07.49	02:49.09=	02:50.39	02:36.59=	02:37.59
50 Breast	00:53.29=	00:56.16	00:45.19=	00:47.58	NTS		NTS	
100 Breast	01:55.99=	02:00.73	01:38.39=	01:47.89	01:28.09=	01:29.90	01:19.89=	01:20.09
200 Breast			03:28.69=	03:37.53	03:10.79=	03:12.59	03:00.99=	03:04.55
50 Fly	00:45.99=	00:52.61	00:38.59=	00:39.69	NTS		NTS	
100 Fly	01:50.79=	01:57.55	01:26.29=	01:34.97	01:15.49=	01:16.49	01:07.29=	01:11.87
200 Fly			03:06.19=	03:09.27	02:47.99=	02:50.19	02:39.99=	02:53.15
200 IM	03:40.79=	03:52.07	03:08.49=	03:10.24	02:45.29=	02:46.29	02:30.79=	02:31.79
400 IM			06:39.19=	No B	06:04.69=	No B	05:42.69=	05:53.15

Maximum heats in events to be determined by the sanction committee; will be filled to max with secondary times.

NO B Secondary Qual Times for 11-12 400 IM, 400, 800, 1500 Free

NO B Secondary Qual Times for 13-14 400 IM, 400, 800, 1500 Free

NO B Secondary Qual Times for 15 & O/SR 800, 1500 Free

NTS for 50s of stroke for 13-14 and 15-O/SR

Entry times must be in SWIMS. Times not in SWIMS will be deleted from the entry file.